

1589.

Na osnovu člana 95 tačka 10 Ustava Crne Gore („Sl. list CG”, br. 1/07 i 38/13), člana 21 stav 3 i člana 25 Zakona o zaštiti depozita („Sl. list Crne Gore”, br. 72/19), donosim

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA
ZAŠTITU DEPOZITA**

1. Mr Nebojša Đoković, predstavnik Udruženja banaka Crne Gore, razrješava se dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita, na lični zahtjev,
2. Darko Radunović, predložen od strane Udruženja banaka Crne Gore, imenuje se za novog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu depozita.
3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-1169/2

Podgorica, 9. novembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,
Milo Đukanović, s.r.

1590.

Na osnovu člana 12 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela je

ODLUKU O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 1

Obrazuje se Komisija za evropske integracije (u daljem tekstu: Komisija), kao radno tijelo Vlade Crne Gore, u sastavu:

1. Zorka Kordić, glavna pregovaračica za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i nacionalna IPA koordinatorka, predsjedavajuća Komisije;

2. Andrej Orlandić, načelnik Odsjeka za sektorske politike EU u Kancelariji za evropske integracije, sekretar Komisije;

3. Obren Tijanić, saradnik u Kancelariji za evropske integracije, zamjenik sekretara Komisije;

4. Članovi/ice:

1) Marko Mrdak, zamjenik glavne pregovaračice za poglavlja pravne tekovine Evropske unije,

2) Bojan Vujović, zamjenik glavne pregovaračice - nacionalne IPA koordinatorka,

3) Dragana Marković, savjetnica glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,

4) Luka Stanković, šef Grupe za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU u Kancelariji za evropske integracije,

5) Jelena Samardžić Kotri, šefica Grupe za planiranje i koordinaciju procesa prevođenja, u Sektoru za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU u Kancelariji za evropske integracije,

6) Granica Kovačević, saradnica u Kancelariji za evropske integracije,

7) Almedina Vukić Martinović, v.d. pomoćnice generalne sekretarke Vlade Crne Gore - rukovoditeljka Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike,

8) Danilo Mrdak, državni sekretar u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

9) Brankica Cmiljanović, načelnica Direkcije za horizontalno zakonodavstvo u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

10) Anita Bilafer Mihaljević, samostalna savjetnica u Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

11) Nebojša Mugoša, načelnik Direkcije za normativne poslove i međunarodnu saradnju u oblasti intelektualne svojine u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

12) Renata Milutinović, v.d. generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

13) Aida Salagić Ceković, načelnica Direkcije za saradnju sa STO i pristup tržištu roba u Ministarstvu ekonomskog razvoja,

14) Ana Banović, načelnica u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja,

15) Bojana Bošković, predstavnica Ministarstva finansija i socijalnog staranja,

16) Marija Backović, samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja,

17) Šućo Orahovac, v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja,

18) Marija Hajduković, v.d. generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija,

19) Nikola Veljović, v.d. generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija,

20) Zoran Radunović, državni sekretar za saobraćaj i pomorstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,

- 21) Marko Perunović, državni sekretar za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,
- 22) Rajko Pešić, generalni direktor Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane,
- 23) Miroslav Čimbaljević, v.d. generalnog direktora Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- 24) Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava,
- 25) Goran Drobnyak, v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta,
- 26) Sergej Mučalica, v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
- 27) Majda Adžović, savjetnica ministra unutrašnjih poslova,
- 28) Sanja Vujošević, direktorica Direkcije za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova,
- 29) Luka Đukanović, generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja,
- 30) Kaća Rajović, samostalna savjetnica u Sekretarijatu za zakonodavstvo,
- 31) Ana Vlahović, direktorica Centra za makroekonomska i finansijska istraživanja i prognoze u Centralnoj banci Crne Gore,
- 32) Ana Vujošević, v.d. pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove,
- 33) Mitar Bajčeta, generalni sekretar Privredne komore Crne Gore,
- 34) Branka Šušić Radovanović, pomoćnica direktorice Uprave za statistiku,
- 35) Dragan Vukčević, načelnik u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Član 2

Zadaci Komisije su:

- učestvovanje u izradi Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Program);
- razmatranje otvorenih pitanja vezanih za pravnu tekovinu EU;
- praćenje pripreme i realizacije Plana prevođenja pravne tekovine EU i stručne redakture prevoda;
- verifikacija izvještaja o realizaciji Programa;
- praćenje realizacije Programa;
- praćenje revizije Programa;
- verifikacija drugih pitanja i materijala od značaja za proces evropske integracije na predlog predsjedavajuće.

Član 3

Sjednice Komisije održavaju se, po potrebi, na poziv predsjedavajuće, u skladu sa prethodno utvrđenim dnevnim redom.

Sjednicu Komisije mogu inicirati i članovi/ice Komisije davanjem predloga predsjedavajućoj, sa obrazloženjem i predlogom dnevnog reda.

Pozivanje na sjednicu Komisije vrši se elektronskim putem, najkasnije 48 časova prije termina održavanja sjednice, a u izuzetnim slučajevima pozivanje se vrši najkasnije 24 časa prije termina održavanja sjednice.

Član 4

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja Kancelarija za evropske integracije.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije („Službeni list CG”, br. 72/18, 39/19 i 9/20).

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4749/2

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1591.

Na osnovu člana 19 stav 3 Zakona o inovacionoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 82/20), Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. oktobra 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVJETA ZA INOVACIJE I PAMETNU
SPECIJALIZACIJU**

1. U Odluci o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju („Službeni list CG”, broj 78/21) tačka 1 mijenja se i glasi:

„1. Obrazuje se Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju (u daljem tekstu: Savjet), u sastavu:

- 1) predsjednik/ca Vlade Crne Gore, predsjednik/ca;
- 2) ministar/ka ekonomskog razvoja, zamjenik/ica predsjednika/ce, član/ica;
- 3) ministar/ka finansija i socijalnog staranja, član/ica;
- 4) ministar/ka kapitalnih investicija, član/ica;
- 5) ministar/ka javne uprave, digitalnog društva i medija, član/ica;
- 6) ministar/ka prosvjete, nauke, kulture i sporta, član/ica;
- 7) ministar/ka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, član/ica;
- 8) ministar/ka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, član/ica;
- 9) ministar/ka zdravlja, član/ica;
- 10) glavni/a pregovarač/ica Crne Gore s Evropskom unijom, član/ica;
- 11) predstavnik/ica Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, član/ica;
- 12) predstavnik/ica Univerziteta Crne Gore/Univerziteta Donja Gorica/Univerziteta Mediteran/Univerziteta Adriatik, rotirajući član/ica na godišnjem nivou;
- 13) predstavnik/ica Privredne komore Crne Gore, član/ica;
- 14) predstavnik/ica Unije poslodavaca Crne Gore, član/ica;
- 15) predstavnik/ica Agencije za investicije Crne Gore, član/ica;
- 16) predstavnik/ica Zajednice opština Crne Gore, član/ica, i
- 17) savjetnik/ca predsjednika Vlade Crne Gore, član/ica.“

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4920

Podgorica, 14. oktobra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1592.

Na osnovu člana 55a stav 1 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori, Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. novembra 2021. godine, donijela

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PREDUZIMANJU PRIVREMENIH MJERA USLJED POJAVE EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD VEĆEG EPIDEMIOLOŠKOG ZNAČAJA

Član 1

U Odluci o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja ("Službeni list CG", br. 96/21, 97/21, 102/21, 107/21 i 118/21) u članu 4 stav 1 tač. 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„3) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), da:

- rad organizuju u periodu od 7 časova do ponoći, osim za goste koji su smješteni u hotelu,
 - unutar objekta stolovi budu odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
 - na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova bude najmanje dva metra,
 - za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta,
 - onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,
 - ne dozvole izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim u periodu od 20 časova do ponoći, ako svi zaposleni, pjevači, muzičari i gosti posjeduju jedan od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
 - ne dozvole održavanje svadbi, rođendana i drugih privatnih proslava,
 - ne dozvole gostima igranje i plesanje,
 - ne dozvole ulazak u zatvoreni prostor ugostiteljskog objekta zaposlenima i gostima, osim licima mlađim od 18 godina, bez jednog od dokaza iz člana 2 stav 1 ove odluke,
 - odrede lice koje će vršiti kontrolu i biti odgovorno za poštovanje mjera iz al. 2 do 9 ove tačke;
- 4) zabrana rada diskoteka, disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;”.

Tačka 13 briše se.

U tački 14 riječi: „privatnih skupova, proslava, žurki, svadbi, kao i“ brišu se.

Na kraju tačke 16 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„17) zabrana organizovanja dočeka i proslave Nove 2022. godine na otvorenim javnim mjestima.”

Član 2

U članu 6 riječi: „do 19. novembra 2021. godine” zamjenjuju se riječima: "do 30. novembra 2021. godine”.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 15. novembra 2021. godine.

Broj: 04-5581

Podgorica, 12. novembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić, s.r.**

1593.

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 2 do 4 i tačka 9 i člana 55a stav 2 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni list CG”, br. 12/18, 64/20 i 59/21), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

NAREDBU
O IZMJENAMA NAREDBE ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA
SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA
NOVOG KORONAVIRUSA

Član 1

U Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list CG”, br. 80/21, 84/21, 90/21, 91/21, 96/21, 102/21, 107/21, 112/21 i 118/21) u članu 1 stav 1 tačka 22 briše se.

Dosadašnje tač. 23, 24 i 25 postaju tač. 22, 23 i 24.

Član 2

U članu 2 riječi: „do 19. novembra 2021. godine” zamjenjuju se riječima: "do 30. novembra 2021. godine".

Član 3

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 15. novembra 2021. godine.

Broj: 8-501/20-129/3162

Podgorica, 12. novembra 2021. godine

Ministarka,
dr Jelena Borovinić Bojović, s.r.

1594.

Na osnovu člana 132 stav 5 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni list CG”, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva kapitalnih investicija, donijelo je

N A R E D B U
O VREMENSKOM PERIODU I PUTU ODNOSNO DJELOVIMA PUTA NA KOJIMA JE
OBAVEZNA UPOTREBA PNEUMATIKA ZA ZIMSKU UPOTREBU

Član 1

Put, odnosno djelovi puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila, u vremenskom periodu od 15. novembra 2021. godine do 1. aprila 2022. godine, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi su:

Oznaka puta (u zagradama su date ranije oznake puteva)	Put, odnosno dio puta	Dužina u km
M-2	Petrovac - Sotonići	24,5 km
M-10 (M-2.3)	Cetinje - Budva	30 km
M-8 (M-4)	Lipci - Grahovo - Vilusi	39 km
M-10 (M-2.3)	Meterizi - Cetinje	15 km
M-7 (M-6)	Ilino brdo (granica sa BiH) - Vilusi - Nikšić (Petlja 2)	37,3 km
M-3 (M-18)	Šćepan Polje (granica sa BiH) - Jasenovo Polje - Nikšić (Duklo - Petlja 2 - Petlja 1) - Danilovgrad	115 km
M-2	Bioče - Kolašin - Ribarevina	100,4 km
M-5 (M-2)	Ribarevina - Berane - Rožaje - Špiljani (granica sa R. Srbijom)	80,2 km
M-6 (M-4.1)	Jasenovo Polje - Kruševica - Šavnik	28 km
M-6 (M-4.1)	Šavnik - tunel "Ivica" - obilaznica Žabljak	28,5 km
M-6 (R-4)	Đurđevića Tara - Žabljak	22,4 km
M-6 (R-4)	Pljevlja - Đurđevića Tara	38,3 km
M-6 (M-8)	Pljevlja - Mihajlovica (granica sa R. Srbijom)	16,8 km
M-2 (M-21)	Barski most (granica sa R. Srbijom) - Bijelo Polje - Ribarevina	22,3 km
M-9	Vilusi - Deleuša	21,3 km

(R-12)		
R-19 (M-9)	Mateševo - Bare Kraljske - Trešnjevik - Andrijevića	11,61 km
R-2 (M-9)	Andrijevića - Murino	15 km
R-9 (M-9)	Murino - Bjeluha (granica sa R. Kosovo)	35 km
R-18 (M-8)	Gradac - Pljevlja	25 km
R-1	Cetinje - Njeguši - Trojica	39,9 km
R-15 (R-16)	Virpazar - Ostros	34 km
R-15	Virpazar - Rijeka Crnojevića - Donji Ulići 1	34 km
R-15 (R-16)	Ostros - Vladimir	17,2 km
R-17 (R-15)	Čekanje - Resna - Čevo	20 km
R-17 (R-15)	Čevo - Riđani	34,5 km
R-7 (R-6)	Vir - Krstac (granica sa BiH)	42,1 km
R-14 (R-23)	Danilovgrad - Čevo	26 km
R-8 (R-23)	Resna - Grahovo - Nudo (granica sa BiH)	53,2 km
R-20 (R-5)	Tušina - Šavnik	14,9 km
R-20 (R-5.1)	Virak - Bukovica - Tušina	22,6 km
R-21 (R-18)	Mioska - Dragovića Polje - Semolj	26,7 km
R-21 (R-18)	Semolj - Krnja Jela - Boan - Tušina	14 km
R-13 (R-19)	Bioče - Mateševo	50,7 km
R-2	Berane - Andrijevića	16 km
R-6 (R-7)	Most Zeleni - Vuča (granica sa R. Srbijom)	28,4 km
R-5 (R-8)	Rožaje - Kula - Stubica (granica sa R. Kosovo)	23 km
R-2 (R-9)	Murino - Plav - Gusinje - Grnčar (granica sa R. Albanijom)	25,7 km
R-11 (R-10)	Slijepač Most - Trlica	65,6 km

R-12 (R-20)	Berane - Stjenica - Kalače	36,1 km
R-12.1	Podvade - Petnjica 1	3,65 km
R-16 (R-14)	Plužine - Trsa - Virak	48,7 km
R-3	Pljevlja - Metaljka (granica sa BiH)	40 km
R-4 (R-3)	Dajevića Han - Čemerno (granica sa R. Srbijom)	10,4 km
R-10 (R-4)	Đurđevića Tara - Mojkovac	46,2 km
R-13 (M-9)	Kolašin - Mateševo	11,6 km
R-18 (R-21)	Gradac - Šula (naselje)	10,7 km
R-23	Cerovo - Bogetići - Glava Zete - Danilovgrad	19 km
R-24	Buča - Lubnice	10,3 km
R-25	Cetinje - Ivanova Korita - Međuvršje - Krstac 1	26,5 km
R-25.1	Međuvršje - Lovćen 1	3 km
R-26	Vrela - Njegovuđa 1	3,6 km
R-28	Bar (Biskupada) - Sutorman - Virpazar 1	32 km
R-29	Bar (tunel Ćafe) - Kamenički most - Krute 1	15 km
	„Bablja greda” - Ski centar „Kolašin 1450” - Ski centar „Kolašin 1600”	11 km
	Žabljak - skijalište „Savin kuk”	3,3 km
	Nikšić - Vučje	17 km

Član 2

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

01 Broj: 426/21-24099/1

Podgorica, 11. novembra 2021. godine

Ministar,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

1595.

Na osnovu člana 41 stav 8, člana 61 stav 6, člana 62 stav 7, člana 64 stav 5, člana 79 stav 9, člana 80 stav 8 i člana 82 stav 6 Zakona o strancima („Službeni list CG”, br. 12/18 i 3/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

**PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA, BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU
IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK I DOZVOLE ZA PRIVREMENI
BORAVAK I RAD**

Član 1

U Pravilniku o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad („Službeni list CG”, br. 25/19, 21/20 i 37/21) u članu 14 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Prilikom popunjavanja zahtjeva, podnosilac zahtjeva može ovlastiti poslodavca ili drugo pravno ili fizičko lica da, u njegovo ime, preuzme dozvolu za privremeni boravak odnosno dozvolu za privremeni boravak i rad ili drugu odluku po zahtjevu.“

Član 2

Na kraju člana 16 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „odnosno poslodavcu ili drugom pravnom ili fizičkom licu iz člana 14 stav 6 ovog pravilnika.”

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

01 Broj: 040/21-24187

Podgorica, 11. novembra 2021. godine

Ministar,
mr **Sergej Sekulović**, s.r.

1596.

Na osnovu člana 33 stav 12 i 34 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list Republike Crne Gore”, br. 031/06 od 12.05.2006, 051/06 od 04.08.2006, 038/07 od 22.06.2007, Službeni list Crne Gore”, br. 002/11 od 12.01.2011, 008/11 od 04.02.2011, 031/17 od 12.05.2017) i Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta („Službeni list Crne Gore” br. 37/08), postupajući po Zahtjevu broj 140/11 od 01.11.2021. godine Romskog savjeta u Crnoj Gori u postupku izmjene i dopune Rješenja broj 01-081/21-9448-1, a u vezi izmjene ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje Romskog savjeta u Crnoj Gori, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, donosi:

R J E Š E N J E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA BROJ: 01-081/21-9448-1 OD 06.10.2021. GODINE O UPISU U EVIDENCIJU ROMSKOG SAVJETA U CRNOJ GORI

I U rješenju broj: 01-081/21-9448-1 od 06.10.2021. godine o upisu u evidenciju Romskog savjeta u Crnoj Gori u stavu 4, riječi: » Ana Popović « „ zamjenjuju se riječima: » Senad Sejdović «.

II U ostalim djelovima Rješenje ostaje nepromijenjeno

III Rješenje o izmjeni i dopuni će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore".

O b r a z l o ž e n j e

Članom 34 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama propisano je da evidenciju savjeta vodi Ministarstvo.

Na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Ministarstvo za ljudska i manjinskih prava donijelo je Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta.

Članom 3 stav 1 Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta, propisano je da se upis u evidenciju vrši po prijavi ovlašćenog lica.

Zahtjevom broj: 140/11 od 01.11.2021. godine, za izmjenu i dopunu Rješenja broj: 01-081/21-9448-1 od 06.10.2021. godine za upis u evidenciju savjeta, Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava obratio se Romski savjet u Crnoj Gori:

Uz zahtjev je dostavljena odluka o imenovanju predsjednika.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava konstatuje da su se stekli neophodni uslovi propisani članom 3 Pravilnika o obrascu i načinu vođenja evidencije savjeta (Sl. List CG 37/08), te donosi Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja 01-081/21-9448-1 od 06.10.2021. godine o upisu Romskog savjeta u Crnoj Gori u evidenciju savjeta.

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja 01-081/21-9448-1 objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore”.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Br. 01-081/21-53/2

Podgorica, 01.11.2021. godine

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Državni sekretar,

mr **Bojan Božović**, s.r.

1597.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, na osnovu člana 147 stav 6 Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni list CG”, br. 37/11 i 53/16) i člana 11 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG”, br. 118/20, 121/20, 1/21, 2/21, 29/21, 34/21, 41/21 i 85/21) postupajući po zahtjevu za izdavanje (obnovu) dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzike u Crnoj Gori, broj 626-4884/2021-1 od 01.09.2021. godine, čiji je podnosilac Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore -PAM CG, Dr Vukašina Markovića 100-112, Podgorica, koju zastupa Vasilije Raičević, izvršni direktor, donosi

R J E Š E N J E

1. Usvaja se zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora muzike, koji je podnijela Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore -PAM CG, Dr Vukašina Markovića 100-112, Podgorica.

2. Dozvola se izdaje radi kolektivnog ostvarivanja na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom iz člana 167 Zakona o autorskom i srodnim pravima, za kolektivno ostvarivanje sljedećih imovinskih prava autora muzike: pravo umnožavanja, pravo distribuiranja, pravo davanja u zakup, pravo javnog izvođenja, pravo javnog saopštavanja djela sa fonograma ili videograma, pravo javnog prikazivanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja i kablovske retransmisije, pravo javnog saopštavanja djela koje se emituje, pravo na drugo javno saopštavanje, pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti i pravo na naknadu.

3. Dozvola se izdaje za period od pet godina počev 29.10.2021. godine.

4. Ovo rješenje objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

O b r a z l o ž e n j e

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore -PAM CG, sa sjedištem u Podgorici, Dr Vukašina Markovića 100-112, (u daljem tekstu: Organizacija) obratila se Ministarstvu ekonomskog razvoja zahtjevom za izdavanje (obnovu) dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzike u Crnoj Gori, broj 626-4884/2021-1 od 01.09.2021. godine.

Uz zahtjev podnosilac je dostavio Statut; Rješenje o upisu NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG u Registar udruženja, broj 05-006/11-16544/2 od 05.10.2011. godine;

Ugovor o upisu u registar nevladinih organizacija NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike

Crne Gore- PAM CG od 08.09.2011. godine, ovjeren od strane notara, broj: 2550/2021 od 26.08.2021. godine; fotokopije 419 zaključenih Ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko pravnih ovlaštenja; 54 fotokopije ugovora o recipročnom zastupanju zaključenih sa stranim organizacijama; fotokopiju Ugovora o radu zaključen sa Vukicom Pedović, broj 123 od 12.09.2014. godine i original Aneks naznačenog Ugovora zaključen 01.08.2021. godine; Uvjerenje o završenim osnovnim akademskim studijama Pravnog fakulteta Vukice Pedović, broj 9051 od 20.10.2020. godine, ovjereno od strane notara, broj: Ov-9392/2021 od 30.08.2021. godine; Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama Vukice Pedović, broj 2593 od 23.12.2020. godine, ovjereno od strane notara, broj: Ov-9393/2021 od 30.08.2021. godine; fotokopiju Lista nepokretnosti-Izvod 1118, broj 101-956-11-4763/2012 od 07.03.2012. godine; Izvod iz popisnih lista, koje sadrže informatičku i komunikacionu opremu; original Pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanju NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG, broj 67/1 od 25.08.2021. godine, kao i dokaz o uplati administrativne takse za izdavanje (obnovu) dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, od 30.08.2021. godine.

Članom 148 Zakona o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se postupak za dobijanje dozvole nadležnog organa pokreće podnošenjem pisanog zahtjeva pravnog lica, koje ispunjava uslove utvrđene zakonom, kao i da uz zahtjev pravno lice podnosi osnivački akt, statut, predugovore o zastupanju članova, dokaz o uplati propisane administrativne takse i druge dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 149 Zakona. Dalje, članom 153 stav 1 Zakona propisano je da se na postupak izdavanja i oduzimanja dozvole primjenjuju propisi o opštem upravnom postupku.

Članom 149 Zakona utvrđeno je da kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava može da obavlja pravno lice koje: ima statut koji ispunjava uslove iz člana 160 st. 1 i 2 Zakona; koje je upisano u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa; ima zaključene predugovore o zastupanju većine domaćih nosioca prava za predmete zaštite na koja se odnosi djelatnost; ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom pravnog smjera; raspolaže poslovnim prostorom u svojini ili u zakupu opremljenim neophodnom informatičkom i komunikacionom opremom; ima nacrt pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanju organizacije.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je izvršilo uvid i razmotrilo kompletne spise predmeta, utvrdilo sve odlučne činjenice i okolnosti koje su bitne za rješavanje ove upravne stvari i ocijenilo da zahtjev treba usvojiti.

Uvidom u spise predmeta, a na osnovu odredbi Zakona kojima su propisani uslovi za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i postupak izdavanja dozvole, utvrđeno je sljedeće:

Uvidom u zahtjev, broj 626-4884/2021-1 od 01.09.2021. godine utvrđeno je da su nosioci, čija prava Organizacija namjerava ostvarivati, autori muzike, te da se zahtjev podnosi za kolektivno ostvarivanje njihovih imovinskih prava iz čl.21-pravo umnožavanja, 22-pravo distribuiranja, 23- pravo davanja u zakup, 25- pravo javnog izvođenja, 26-pravo javnog saopštavanja djela sa fonograma ili videograma, 27-pravo javnog prikazivanja, 28-pravo emitovanja, 29-pravo reemitovanja i kablovske retansmisije, 30- pravo javnog saopštavanja djela koje se emituje, 30a- pravo na drugo javno saopštavanje, 31- pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti i 36-pravo na naknadu Zakona.

Uvidom u fotokopije zaključenih ugovora o zastupanju domaćih nosioca prava, odnosno uvidom u 419 zaključenih Ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko pravnih ovlašćenja, utvrđeno je da je ispunjen uslov iz člana 149 stav 1 tačka 3 Zakona, odnosno da Organizacija ima zaključene ugovore o zastupanju većine domaćih nosioca prava za predmete zaštite na koja se odnosi djelatnost.

Napravljen je uvid u fotokopije 54 ugovora o recipročnom zastupanju, zaključene sa stranim organizacijama. Odredbom člana 148a stav 1 tačka 2 Zakona propisano je da se dozvola za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava može izdati organizaciji radi kolektivnog ostvarivanja na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom iz člana 167 Zakona. Djelatnost organizacije osnovane na dobrovoljnoj osnovi se, u skladu sa 167 Zakona, proširuje i na ostvarivanje prava na predmetima zaštite nosilaca prava koji nijesu ustupili ostvarivanje svojih prava organizaciji, pod uslovom da je individualno ostvarivanje prava složeno ili nepraktično i kao takvo se uobičajeno kolektivno ostvaruje i da organizacija predstavlja pored nosilaca prava iz Crne Gore i strane nosioce prava na osnovu bilateralnih sporazuma sa inostranim organizacijama. U skladu sa navedenim, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 167, a u vezi sa članom 148a Zakona, da se dozvola izda za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora muzike na dobrovoljnoj osnovi sa proširenim dejstvom.

Uvidom u Ugovor o radu, broj 123 od 12.09.2014. godine i original Aneks naznačenog Ugovora zaključen 01.08.2021. godine, uz koji je dostavljeno Uvjerenje o završenim osnovnim akademskim studijama Pravnog fakulteta lica sa kojim je zaključen naznačeni Ugovor i Anex, broj 9051 od 20.10.2020. godine, ovjereno od strane notara, broj: Ov-9392/2021 od 30.08.2021. godine, kao i Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama tog istog lica, broj 2593 od 23.12.2020. godine, ovjereno od strane notara, broj: Ov-9393/2021 od 30.08.2021. godine, utvrđeno je da je ispunjen uslov iz člana 149 stav 1 tačka 4 Zakona, odnosno da Organizacija ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom pravnog smjera.

Uvidom u sadržaj original dokumenta Pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanju NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG, broj 67/1 od 25.08.2021. godine, utvrđeno je da su njegovim odredbama definisana načela transparentnosti i potpunosti rada, kao i načela blagovremenosti i pravilnosti rada, čime je ispunjen uslov iz člana 149 stav 1 tačka 6 Zakona.

Utvrdeno je da je Organizacija, u skladu sa odredbom člana 148 stav 2 Zakona, izvršila uplatu propisane administrativne takse u iznosu od 100€ za dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, na osnovu tarifnog broja 117 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list CG”, broj 18/19).

Dalje, uvidom u dostavljeni Statut Organizacije utvrđeno je da isti nije zaveden, nije potpisan, ni pečatiran.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je izvršilo uvid u Rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova, broj 05-006/11-16544/2 od 05.10.2011. godine, kojim se Organizacija upisuje u Registar udruženja pod rednim brojem 5697 i utvrđeno da je dostavljena fotokopija, koja nije ovjerena.

U toku trajanja postupka, a u cilju primjene člana 11 Zakona o upravnom postupku, kojim je propisano da se u upravnom postupku moraju pravilno i potpuno utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su od značaja za zakonito i pravilno odlučivanje o upravnoj stvari, kao i člana 14 stav 1 istog Zakona,

kojim je propisano pravo stranke da učestvuje u upravnom postupku, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za donošenje upravnog akta, službenice ovog Ministarstva su, na osnovu predhodno dostavljenog Obavještenja, dana 07.10.2021. godine posjetile radne prostorije Organizacije, napravile uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju i pružile mogućnost njenim predstavnicima da uzmu učešće u upravnom postupku, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za donošenje upravnog akta.

Tom prilikom sačinjen je Zapisnik, broj 626-3508/2021-2 od 07.10.2021. godine. Na početku ove posjete, ovlašćeni predstavnici Organizacije su upoznati sa činjenicom da izdavanje, odnosno obnova dozvole podrazumijeva ispunjavanje čitavog niza zakonskih uslova, te da je predmetna posjeta, između ostalog, jedan od načina upoznavanja i uvida u ispunjenost propisanih uslova i rad same Organizacije.

Službenice Ministarstva su, u odnosu na uslove za obavljanje djelatnosti Organizacije propisane članom 149 Zakona, konstatovala da Organizacija ima više od 400 ugovora zaključenih sa autorima za koje ima dokaze da su njihova djela objavljena. Takođe, Organizacija ima i ugovore sa još oko 150 autora, za koje prikupljaju dokaze o objavljivanju djela. Zatim, izvršen je uvid u peronalni dosije lica sa visokom stručnom spremom pravnog smjera, i utvrđeno je da isti sadrži svu potrebnu dokumentaciju (radnu knjižicu, Uvjerenje o visokoj skolskoj spremi, Ugovore o radu, anekse ugovora o radu, JPR obrasci, rješenja o godišnjem odmorima itd). Dalje, neposrednim uvidom u radni prostor Organizacije utvrđeno je da ista raspolaže poslovnim prostorom u svojoj opremljenim neophodnom informatičkom i komunikacionom opremom. Organizacija ima Pravila o transparentnom, potpunom, blagovremenom i pravilnom načinu rada i postupanju organizacije, koji je usvojen na Sjednici upravnog odbora dana 23.08.2021. godine.

Tokom posjete službenice Ministarstva su ukazale na dvije stvari: da dostavljeni Statut Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG nije zaveden, nije potpisan, ni pečatiran i da Rješenje o upisu NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore- PAM CG u Registar udruženja, pod rednim brojem 5697 , broj 05-006/11-16544/2 od 05.10.2011. godine nije dostavljeno u originalu. U odnosu na ukazano ovlašćeni predstavnici Organizacije su izjavili da će potrebna akta dotaviti najkasnije do 12.10.2021. godine.

U skladu sa time, Organizacija je, aktom broj 626-5525/2020-1 od 08.10.2020. godine, dostavila:

- original Statut, koji je zaveden pod brojem 90 od 08.10.2021. godine, potpisan i pečatiran. Uvidom u njegov sadržaj utvrđeno je da sadrži odredbe iz člana 160 stav 1 Zakona, odnosno da sadrži odredbe koje se odnose na: vrste i predmete zaštite prava koja se kolektivno ostvaruju i pravila u odnosu prema članovima i korisnicima predmeta zaštite; način i sadržaj obavještanja članova o sjednicama skupštine, način glasanja i broj glasova potreban za odlučivanje o pojedinim pitanjima; obaveze članova; osnovne kriterijume za utvrđivanje troškova obavljanja djelatnosti organizacije; pravila o raspodjeli prihoda na članove; način vršenja nadzora nad finansijskim sredstvima; vrstu i osnovni sadržaj izvještaja koji se obavezno podnose članovima i nadležnom organu u skladu sa zakonom; način informisanja članova i obavještanja javnosti o poslovanju organizacije; kriterijume za utvrđivanje srazmjere obima i stepena iskorišćavanja predmeta zaštite i broj glasova koje član organizacije ima u skupštini organizacije. Ovime je ispunjen uslov iz člana 149 stav 1 tačka 1 Zakona.

- Rješenje o upisu u Registar udruženja, pod rednim brojem 5697, broj 05-006/11-16544/2 od 05.10.2011. godine, ovjereno od strane notara broj: Ov 7134/2021 od 07.10.2021. godine, čime je dostavljen dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 149 stav 1 tačka 2 Zakona, odnosno da je Organizacija pravno lice koje je upisano u Registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, nakon okončanja ispitnog postupka u kojem su izvođeni dokazi i utvrđene činjenice, a saglasno čl. 111 i 112 Zakona o upravnom postupku, obavijestilo Organizaciju o rezultatima ispitnog postupka (Obavještenje, broj 626-3634/2021-2 od 19.10.2021. godine), koji su proistekli iz izvedenih dokaza. Predmetnim Obavještenjem Organizaciji je data mogućnost da se izjasni o rezultatima ispitnog postupka, te da napravi uvid u spise predmeta u prostorijama ovog organa.

Organizacija je, u ostavljenom roku dostavila Izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka, broj 626-5814/2021-1 od 21.10.2021. godine, u kojem cijeni da cjelokupni sprovedeni postupak pokazuje da Organizacija ispunjavaja sve uslove iz člana 149 Zakona, te da važeća dozvola ističe 29.10.2021. godine i da je zbog kontinuiteta u njenom radu izdavanje (obnova) dozvole neophodno u što kraćem roku.

Imajući u vidu da je Organizacija dostavila sve neophodne dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole, da se dozvola izdaje za prava koja se efikasno mogu ostvariti samo na kolektivni način, te da se u međunarodnoj praksi ta prava ostvaruju samo preko kolektivnih organizacija, kao da je i Organizacija dokazala da posjeduje kapacitet za ostvarivanje prava autora muzike, Ministarstvo ekonomskog razvoja je utvrdilo da Organizacija ispunjava uslove iz Zakona.

Odredbom člana 150 stav 1 Zakona utvrđeno je da se dozvola za obavljanje djelatnosti izdaje rješenjem na period od pet godina.

Odredbom člana 153 stav 3 Zakona utvrđeno je da se rješenje o izdavanju dozvole objavljuje u „Službenom listu Crne Gore”.

Polazeći od navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana od dana prijema rješenja, tužbom koja se podnosi Upravnom sudu Crne Gore.

Broj: 626-3711/2021-2

Podgorica, 26.10.2021. godine

Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ovlašćeno službeno lice,

Milica Petrović Njegoš, s.r.